


Perspectives médiévales



Actes du colloque
**Languedoc
et
langue d'oc**

- Toulouse, janvier 1996 -
organisé par le groupe de recherches
"Lectures médiévales" - Université de Toulouse II

*Devís de Xavièr Ravier, Universitat
de Tolosa II, en durbissent la segonda
jornada del Collòqui «Lengadòc e
lenga d'òc»*

Tolosa del Lengadòc, lo 26 de genièr de 1996

Cars collègs, dònas e sénhers, amics,

L'amic Jan-Glaudi Faucon, en me demandant de me far enténer aicí, es a dire a l'alandada d'aquesta seconda jornada de collòqui, m'a cargat d'una responsabilitat que sabi pas s'èri lo melhor qualificat per l'assegurar.

De tots biais, las contribucions dels unis et dels autres, visitaires e membres d'aquesta universitat, auràn lèu fait oblidar las meunas insuficiencias.

Lo tèma del nòstre acamp tolosenc possedís un avantatge de nautor, lo de pas desseparar l'un de de l'autre dos elements essenciaus de la realitat culturala, una lenga et un païs – historic e geografic onte se parla la lenga –, aquela relacion al còp millenària e de cada jorn essent estudiada a travèrs l'expression, literària plan segur, mas podent tanben èsser cercada dins los testimoniatges fòro-literàris.

Ambe la vòstra permission, me plairà de remembrar en aquesta moment qu'enriquis la preséncia dins lo nòstre ostal de tant de

saberuts famoses, me plairá de remembrar, disi, dos o tres causas que per nosautres, òmes e femnas d'Occitània, fan partida dempèi segles del nòstre patrimòni, an constituit una polaritat majora de la nòstra vida espiritual, del nòstre pensament, tales coma acompanhan la nòstra relacion ambe la lenga.

D'en primièr, vos inviti a tornar cap a las annadas del començament del segle XII, quora Gilhem de Peitieus se preparava a partir en Espanha per far la guèrra als Almoravides, en seguida del rampel a la crotzada predicada pel Pascal II. La cançon estacada a l'eveniment, *Pos de chantar m'es prez talentz...*, es coneguda de totes qui son uèi dins aquesta sala. Dempèi que la sabi e la legissi, es sempre ambe la mateissa emocion que torni trapar los dos verses famoses :

*et ieu prec en Jesu del tron
et en romans et en lati.*

«.... et en romans et en lati.» : aquela formulacion, que pòd naturalament s'aplicar a las autres lengas sortidas del latin, per nosautres, gents de la terra d'òc, ten una valor fòrta, e per o comprendre sufis de se brembar per exemple del fait que, dins aquesta vila de Tolosa, los signes de la latinitat e los signes de la romanitat son mesclats entre elis, dins l'intimitat de las pèiras estudiadas pels arqueòlògs o l'intimitat de las representacions ligadas al biais d'èsser dels conteirals nòstres.

L'autre exemple. En 1935, lo grand poèta carcinòl Antonin Perbosc s'interrogava sus la situacion de la lenga occitana et sul problem de l'unicitat linguistica en consideracion de la diversitat dels parlars, de la diversitat idiomatica. Lo Perbosc menava son argumentacion en disent :

Cent parlars, que ne fan qu'un; cent parlars e mai, cadun a l'encòp escars e ric, s'endevenent ric a ruic la terraire ont es nascut, ont a milanta ans crescut sus la boca dels pacans coma la bauca suls camps, sens consir de çò que i a que se soleilha al delà de son cercle d'orizont....

Mas lo poèta, dins la seguida de sa dicha, invocava çò que nomenava «la belor, ... la vertut, [lo] treslús de la lenga...», la lenga coma lòc de convergéncia de las particularitats.

DEVÍS DE XAVIÈR RAVIER

Es doncas aquela dialectica de la diversitat e de l'unitat qu'avem sempre a viure, nosautres de la gallò-romania miegjornala, experiéncia e exigéncia qu'après tot se tròba al centre de tota vida intelectuala, experiéncia e exigéncia que, n'en soi convençut, avem tornat trapar dins l'escorreguda de las tres jornadas del nòstre rescontre.

Cars amics, dònas e sénhers, siàm plan uroses de vos reçaupre a Tolosa et a l'Universitat de Tolosa II.

Que Prètz, Paratge et Valor demoren sempre ambe vosautres e que la Crotz de Lengadòc vos garde dins la patz del còr, del còs e de de l'esperit.

